



CRNA GORA
OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO HERCEG NOVI
Kt-I. br. 9/2025
Herceg Novi, 03. jun 2026. godine.



OSNOVNOM SUDU

HERCEG NOVI

Na osnovu čl. 44. st. 2. tač. 5., čl. 290. st. 2. i čl. 292. Zakona o krivičnom postupku u vezi sa čl. 58. i 63. Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, podižem:

OPTUŽNICU

PROTIV:

1. D.. za t., p.. r.. i u..., t..., g... i i... "R.. i... g.." doo H.. N..., upisano u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici pod registarskim broje..., PIB ... sa sjedištem u H... N., ul. A.....Z..., kojeg predstavlja osnivač i izvršni direktor A... A....

2. A... A..., JMBG... od oca I.. i majke Z... rođene D..., rođen godine u B..-R..D..., sa prebivalištem u mjestu rođenja, ul. L.. br... i boravištem u C..., ulica ... po zanimanju ekonomista-knjigovođa, zaposlen u "R.. I.. G..." kao izvršni direktor i vlasnik 50% i "A..T..C.." DOO C..kao vlasnik od 100%, sa mjesečnim primanjima od oko 800,00 eura, oženjen, otac troje punoljetno djece, ne posjeduje nepokretnosti na svoje ime, neosuđivan, protiv njega se vodi drugi krivični postupak zbog krivičnog djela prevara, državljani R.. f..., govori ruskim i malo priča crnogorskim jezikom, u pritvoru po rješenju sudije za istragu Osnovnog suda u Herceg Novom Kri. br. 71/26 od 09.04.2026. godine koji se ima računati od 07.04.2026. godine u 22,00 časova, a koji pritvor je produžen rješenjem Osnovnog suda u Kotoru Kv. br. 217/26 od 02.05.2026. godine za još dva mjeseca.

3. D... za k..i usluge "Č.." doo H... N... upisano u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem ..., PIB ..., sa sjedištem u H... N., ul. S... B.. br. kojeg predstavlja osnivač i izvršni direktor M...M....

4. M.. M..., JMBG ... od oca P.. i majke J... rođene K... rođengodine u M..., sa prebivalištem u H... N., ul.S... B.. br..., po zanimanju ekonomista, zaposlen u "Č.." DOO H.N.. kao izvršni direktor, sa mjesečnom platom od 600,00 eura, oženjen, otac četvoro djece od kojih je dvoje maloljetno, od nepokretnosti posjeduje kuću na adresi prebivališta u H.N.. i plac u O...D..., neosuđivan, ne vodi se drugi krivični postupak protiv njega, državljani M.. i R.. f..., govori arapski, francuski, engleski, španski, ruski, rusinski i crnogorski jezik.

5. D.. sa ograničenom odgovornošću "A.. t.. c.." d.. C.., upisano u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem ... PIB ..., sa sjedištem u B..., ul. M...put. br. ..., a od godine u C..., ul. ... br. ..., čiji je osnivač A... A..., a kojeg predstavlja osnivač i izvršni direktor P.. T..

Što su:

1. okrivljeni "R..i...g.." doo H.. N..i A.. A....:

U toku 2022. godine, a zaključno sa 31.03.2023. godine u Herceg Novom, okrivljeno pravno lice u okviru obavljanja svoje djelatnosti i okrivljeni A.. A..., kao odgovorno lice u privrednom društvu - izvršni direktor i osnivač, djelujući u okviru svojih ovlaštenja i u namjeri da za sebe i okrivljeno pravno lice ostvari korist, odnosno potpuno izbjegne plaćanje poreza, davao lažne podatke o zakonito stečenim prihodima i nije prijavio zakonito stečeni prihod shodno čl. 40. st. 1., st. 2. i st. 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl. list. RCG br. 65/2001, 12/2002 i 80/2024, i Sl. list CG br. 40/2008, 86/2009, 55/2016, 146/2021, 152/2022, 28/2023, 125/2023), a iznos obaveze čije se plaćanje izbjegava prelazi sto hiljada eura, na način što je zaključio ugovor o prodaji zemljišta UZZ br. 153/2022 od 24.02.2022. godine kod notara T.. M.. u H.. No...između okrivljenog pravnog lica „R.. i.. g.“ doo kao prodavca i „C..“ doo P.. kao kupca, na iznos od 12.571.240,00 eura, sa čim u vezi je okrivljeni bio u obavezi da najkasnije do 31.03.2023. godine podnese obaveznu poresku prijavu, te da obračunaju, obustave i uplate porez na dobit, što su isti učinili podnošenjem pravovremene prijave u kojoj su iskazali lažne podatke da je gubitak u toku poslovne godine bio 3.408,24 eura, a nijesu prijavili kapitalni dobitak iz iznosu od 6.217.740,00 eura i tako izbjegli da plate porez na kapitalnu dobit u ukupnom iznosu od 884.660,98 eura, na štetu oštećene države Crne Gore, pri čemu je okrivljeni A.. A.. bio svjestan svog djela i htio njegovo izvršenje.

- čime su izvršili krivično djelo utaja poreza i doprinosa iz čl. 264. st. 4. u vezi st. 1. Krivičnog zakonika Crne Gore.

2. Okrivljeni "Č.. doo H..N.. i M..M....

- U toku maja 2023. godine, a zaključno sa 15.07.2023. godine u H.. N.., okrivljeno pravno lice u okviru obavljanja svoje djelatnosti i okrivljeni M.. M..., kao odgovorno lice u privrednom društvu - izvršni direktor i osnivač, djelujući u okviru svojih ovlaštenja i u namjeri da za sebe i okrivljeno pravno lice ostvari korist, odnosno potpuno izbjegne plaćanje poreza, davao lažne podatke o zakonito stečenim prihodima i nije prijavio zakonito stečeni prihod shodno čl. 18. st. 4., čl. 20 i čl. 35. st. 2. Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG br. 65/2021, 12/2002, 38/2002, 78/2002, 21/2003, 76/2005. 4/2006 i Sl. list CG br. 16/2007, 40/11, 29/2013, 9/2015, 53/2016, 1/2017, 50/2017, 46/2019, 73/2019, 80/2020, 8/2021, 59/2021, 146/2021, 49/2022, 65/2022, 140/2022, 3/2023, 3/2023-I) i čl. 40 i čl. 76 Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG br. 65/2002, 13/2003, 59/2004, 79/2005, 16/2006 i Sl. list CG br. 64/2008, 30/2013, 32/2015, 53/2017, 84/2017, 12/2021, 73/2021, 106/2021), a iznos obaveze čije se plaćanje izbjegava prelazi sto hiljada eura, na način što su u maju 2023. godine primili avans od „R..i...“ doo H.. N..u iznosu od 5.340.000,00 eura, sa čim u vezi su bili u obavezi da do 15.07.2023. godine prijave izlazni PDV, što isti nijesu učinili već je u poreskoj prijavi iskazali ulazni PDV od

ukupno 806,40 eura, a trebali su da prijave i izlazni PDV od 926.757,00 eura i tako izbjegli da plate porez na dodatnu vrijednost u iznosu od 925.950,60 eura na štetu oštećene države Crne Gore, pri čemu je okrivljeni M.....M... bio svjestan svog djela i htio njegovo izvršenje.

- U periodu od 04.09.2023. godine do 28.02.2024. godine u Herceg Novom, okrivljeno pravno lice u okviru obavljanja svoje djelatnosti i okrivljeni M..M..., kao odgovorno lice u privrednom društvu - izvršni direktor i osnivač, djelujući u okviru svojih ovlaštenja i u namjeri da za sebe i okrivljeno pravno lice ostvari korist, odnosno potpuno izbjegne plaćanje poreza, nije podnio obaveznu prijavu sa činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje poreske obaveze, shodno čl. 28 a. st. 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl. list. RCG br. 65/2001, 12/2002 i 80/2004, i Sl. list CG br. 40/2008, 86/2009, 55/2016, 146/2021, 152/2022), a iznos obaveze čije se plaćanje izbjegava prelazi hiljadu eura, na način što su dana 04.09.2023. godine izvršili pozajmicu fizičkom licu D.. D... u iznosu od 10.000,00 eura, sa čim u vezi su bili u obavezi da do kraja februara 2024. godine podnesu poresku prijavu, što isti nijesu učinili i tako izbjegli da plate porez po odbitku u iznosu od 1.764,75 eura na štetu oštećene države Crne Gore, pri čemu je okrivljeni M... M..bio svjestan svog djela i htio njegovo izvršenje.

- U vremenskom periodu od decembra 2023. godine do 15.02.2024. godine u Herceg Novom, okrivljeno pravno lice u okviru obavljanja svoje djelatnosti i okrivljeni M.... M..., kao odgovorno lice u privrednom društvu - izvršni direktor i osnivač, djelujući u okviru svojih ovlaštenja i u namjeri da za sebe i okrivljeno pravno lice ostvari korist, odnosno potpuno izbjegne plaćanje poreza, nije podnio obaveznu prijavu sa činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje poreske obaveze shodno čl. 14. st. 4. i čl. 46. Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (Sl. list. RCG br. 65/2001, 12/2002, 37/2004 i 29/2005 i Sl. list CG br. 86/2009, 40/2011, 14/2012, 6/2013, , 62/2013, 62/2023, 60/2014, 79/2015, 83/2016, 67/2019, 59/2021, 146/2021, 155/2022, 88/2024), a iznos obaveze čije se plaćanje izbjegava prelazi hiljadu eura, na način što su vršili isplate u bruto iznosu od 26.896,47 eura sa čim u vezi su bili u obavezi da podnesu IOPPD i OPPND obrazac do 15. u tekućem za prethodni mjesec, što isti nijesu učinili i tako izbjegli da plate porez na dohodak fizičkih lica u inosu od 3.911,47 eura, na štetu oštećene države Crne Gore, pri čemu je okrivljeni M..M..bio svjestan svog djela i htio njegovo izvršenje.

- čime su izvršili produženo krivično djelo utaja poreza i doprinosa iz čl. 264. st. 4. u vezi st. 1. u vezi sa čl. 49 st. 1. Krivičnog zakonika Crne Gore.

3. okrivljeni „A..t.... c...” doo C...

U toku juna 2023. godine do 15.07.2023. godine u Budvi, gdje se nalazilo sjedište okrivljenog pravnog lica, okrivljeno pravno lice u okviru obavljanja svoje djelatnosti i sada pok. M... V..., kao odgovorno lice u privrednom društvu - izvršni direktor, djelujući u okviru svojih ovlaštenja i u namjeri da za okrivljeno pravno lice ostvari korist, odnosno potpuno izbjegne plaćanje poreza, davao lažne podatke o zakonito stečenim prihodima i nije prijavio zakonito stečeni prihod shodno čl. 18. st. 4., čl. 20 i čl. 35. st. 2. Zakona o porezu na dodatnu vrijednost (Sl. list RCG 65/2021, 12/2002, 38/2002, 78/2002, 21/2003, 76/2005. 4/2006 i Sl. list CG br. 16/2007, 40/11, 29/2013, 9/2015, 53/2016, 1/2017, 50/2017, 46/2019, 73/2019, 80/2020, 8/2021, 59/2021,

146/2021, 49/2022, 65/2022, 140/2022, 3/2023, 3/2023-I) i čl. 40 i čl. 46 Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG br. 65/2002, 13/2003, 59/2004, 79/2005, 16/2006 i Sl. list CG br. 64/2008, 30/2013, 32/2015, 53/2017, 84/2017, 12/2021, 73/2021, 106/2021), a iznos obaveze čije se plaćanje izbjegava prelazi sto hiljada eura, na način što su u junu 2023. godine primili avans od „R. i.“ doo H. N. u iznosu od ukupno 5.200.000,00 eura i to 01.06.2023. godine 85.000,00 eura, 14.06.2023. godine 1.115.000,00 eura i 16.06.2023. godine 4.000.000,00 eura, sa čim u vezi su bili u obavezi da do 15.07.2023. godine prijave izlazni PDV, što isti nijesu učinili već je u poreskoj prijavi iskazali ulazni PDV od ukupno 0,00 eura, a trebali su da prijave i izlazni PDV od 902.460,00 eura i tako je okrivljeno pravno lice izbjeglo da plati porez na dodatu vrijednost u iznosu od 902.460,00 eura na štetu oštećene države Crne Gore.

- U vremenskom periodu od maja 2023. godine do 15.07.2024. godine u Budvi gdje se nalazilo sjedište okrivljenog pravnog lica, okrivljeno pravno lice u okviru obavljanja svoje djelatnosti i sada pok. M. V., kao odgovorno lice u privrednom društvu - izvršni direktor, djelujući u okviru svojih ovlašćenja i u namjeri da za okrivljeno pravno lice ostvari korist, odnosno potpuno izbjegne plaćanje poreza, nije podnio obaveznu prijavu sa činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje poreske obaveze shodno čl. 14. st. 4. i čl. 46. Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (Sl. list RCG br. 65/2001, 12/2002, 37/2004 i 29/2005 i Sl. list CG br. 86/2009, 40/2011, 14/2012, 6/2013, , 62/2013, 62/2023, 60/2014, 79/2015, 83/2016, 67/2019, 59/2021, 146/2021, 155/2022, 88/2024), a iznos obaveze čije se plaćanje izbjegava prelazi deset hiljada eura, na način što su vršili isplate i to u maju 2024. godine u bruto iznosu od 62.502,35 eura, a u junu 2023. godine u iznosu od 91.128,24 eura sa čim u vezi su bili u obavezi da podnesu IOPD i OPPND obrazac do 15. u tekućem za prethodni mjesec, što isti nijesu učinili i tako izbjegli da plate porez na dohodak fizičkih lica u iznosu od 23.548,59 eura na štetu oštećene države Crne Gore i prirez u iznosu od 2.354,85 eura na štetu Opštine Budva.

- čime je izvršio produženo krivično djelo utaja poreza i doprinosa iz čl. 264. st. 4. u vezi st. 1. u vezi sa čl. 49 st. 1. Krivičnog zakonika Crne Gore.

DRŽAVNI TUŽILAC
Risto Stijović